





Level 1

For office use only														
A1	Individual questionnaire number							A2	Household questionnaire number					
A3	Household control sheet number							A4	Pcode from household roster					

1.  +  = 

- a) 
- b) 
- c) 
- d) 

2. $12 \div 3 =$

- a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

3. $4 \times 7 =$

- a) 4
b) 7
c) 18
d) 28

4. If you count by 2 which number should go next ? / Ge o bala ka ka 2, ke nomor efe yeo e swanetšego golatela?


2 4 6 8 10 ?

- a) 10
b) 11
c) 12
d) 13

5. $16 ? 8 = 2$


- a) +
- b) -
- c) x
- d) ÷

6. Which shape is the odd one out? / Ke sebopego sefe seo se tšwilego?



- a) 1.
- b) 2.
- c) 3
- d) 4.

7. Which item is the cheapest? / Ke selo sefe seo se tšhipilego go feta?



8. What time is on the clock? / Ke nako mang mo sešupanakong?




- a) 2
- b) 2:30
- c) 3
- d) 3:30

9. $1\text{cm} = ?$


- a) 10 mm
- b) 100 mm
- c) 1000 mm
- d) 10000 mm

10. How many squares are shaded? / Ke dikwere tše kae tšeo di ritifadišwego?




- a) 2 out of 16
- b) 3 out of 16
- c) 4 out of 16
- d) 5 out of 16

11. How many triangles are in this figure? / Ke dikhutlotharo tše kae tšeo di lego sebopegong se?






- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

12. How many sides does this object have? / Selo se se na le mahlakore a makae?



- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7

13. Which shape makes base of the cone? / Ke sebopego sefe seo se dirago motheo wa khouné?



a)

b)

c)

d)

14. Which city had the hottest temperature? / Ke toropo efe yeo e nago le themphereitšha ya go fiša go feta?

City/Toropo	Temperature ° C/ Themphereitšha° C
Cape Town/Kapa	25
Johannesburg	24
Harare	20
Nairobi	22

- a) Cape Town
b) Johannesburg
c) Harare
d) Nairobi

15. How many of these numbers are greater than 6? / Ke dife tša dinomoro tše tšeo di fetago 6?

2, 4, 6, 3, 8, 1, 11, 12

- a) 3
b) 4
c) 6
d) 7